

World Population Growth from 1900 to present Compounded growth rate = 1.014 (1.4% a year) Beginning population in 1900 = 1.5 billion people (Wikipedia)		US Population Growth from 1900 to Present Compounded growth rate = 1.0127 (1.27% a year) Beginning population 1900 = 76212168 (Wikipedia)	
Averages for purposes of illustration only. Growth was a bit less rapid than the average shown up through 1950, and a bit more rapid after that. (Due to people living longer)		Averages for purposes of illustration only. Growth was a bit more rapid than the average shown from 1950 through 1990, and a bit slower after that, even given very high levels of illegal immigration. (due to people having fewer children)	
Year	Population	Year	Population
year 1900	1,500,000,000	year 1900	76,212,168
year 1901	1,521,000,000	year 1901	77,180,063
year 1902	1,542,294,000	year 1902	78,160,249
year 1903	1,563,886,116	year 1903	79,152,884
year 1904	1,585,780,522	year 1904	80,158,126
year 1905	1,607,981,449	year 1905	81,176,134
year 1906	1,630,493,189	year 1906	82,207,071
year 1907	1,653,320,094	year 1907	83,251,101
year 1908	1,676,466,575	year 1908	84,308,390
year 1909	1,699,937,107	year 1909	85,379,107
year 1910	1,723,736,227	year 1910	86,463,421
year 1911	1,747,868,534	year 1911	87,561,507
year 1912	1,772,338,693	year 1912	88,673,538
year 1913	1,797,151,435	year 1913	89,799,692
year 1914	1,822,311,555	year 1914	90,940,148
year 1915	1,847,823,917	year 1915	92,095,088
year 1916	1,873,693,452	year 1916	93,264,695
year 1917	1,899,925,160	year 1917	94,449,157
year 1918	1,926,524,112	year 1918	95,648,661
year 1919	1,953,495,450	year 1919	96,863,399
year 1920	1,980,844,386	year 1920	98,093,564
year 1921	2,008,576,208	year 1921	99,339,353
year 1922	2,036,696,275	year 1922	100,600,962
year 1923	2,065,210,022	year 1923	101,878,595
year 1924	2,094,122,963	year 1924	103,172,453
year 1925	2,123,440,684	year 1925	104,482,743
year 1926	2,153,168,854	year 1926	105,809,674
year 1927	2,183,313,218	year 1927	107,153,457
year 1928	2,213,879,603	year 1928	108,514,306
year 1929	2,244,873,917	year 1929	109,892,437
year 1930	2,276,302,152	year 1930	111,288,071
year 1931	2,308,170,382	year 1931	112,701,430
year 1932	2,340,484,768	year 1932	114,132,738
year 1933	2,373,251,554	year 1933	115,582,224
year 1934	2,406,477,076	year 1934	117,050,118
year 1935	2,440,167,755	year 1935	118,536,654
year 1936	2,474,330,104	year 1936	120,042,070
year 1937	2,508,970,725	year 1937	121,566,604
year 1938	2,544,096,315	year 1938	123,110,500

World Population Growth from 1900 to present Compounded growth rate = 1.014 (1.4% a year) Beginning population in 1900 = 1.5 billion people (Wikipedia)		US Population Growth from 1900 to Present Compounded growth rate = 1.0127 (1.27% a year) Beginning population 1900 = 76212168 (Wikipedia)	
Averages for purposes of illustration only. Growth was a bit less rapid than the average shown up through 1950, and a bit more rapid after that. (Due to people living longer)		Averages for purposes of illustration only. Growth was a bit more rapid than the average shown from 1950 through 1990, and a bit slower after that, even given very high levels of illegal immigration. (due to people having fewer children)	
Year	Population	Year	Population
year 1939	2,579,713,664	year 1939	124,674,003
year 1940	2,615,829,655	year 1940	126,257,363
year 1941	2,652,451,270	year 1941	127,860,832
year 1942	2,689,585,588	year 1942	129,484,664
year 1943	2,727,239,786	year 1943	131,129,120
year 1944	2,765,421,143	year 1944	132,794,459
year 1945	2,804,137,039	year 1945	134,480,949
year 1946	2,843,394,958	year 1946	136,188,857
year 1947	2,883,202,487	year 1947	137,918,456
year 1948	2,923,567,322	year 1948	139,670,020
year 1949	2,964,497,264	year 1949	141,443,829
year 1950	3,006,000,226	year 1950	143,240,166
year 1951	3,048,084,229	year 1951	145,059,316
year 1952	3,090,757,409	year 1952	146,901,569
year 1953	3,134,028,012	year 1953	148,767,219
year 1954	3,177,904,404	year 1954	150,656,563
year 1955	3,222,395,066	year 1955	152,569,901
year 1956	3,267,508,597	year 1956	154,507,539
year 1957	3,313,253,717	year 1957	156,469,785
year 1958	3,359,639,269	year 1958	158,456,951
year 1959	3,406,674,219	year 1959	160,469,354
year 1960	3,454,367,658	year 1960	162,507,315
year 1961	3,502,728,805	year 1961	164,571,158
year 1962	3,551,767,009	year 1962	166,661,212
year 1963	3,601,491,747	year 1963	168,777,809
year 1964	3,651,912,631	year 1964	170,921,287
year 1965	3,703,039,408	year 1965	173,091,988
year 1966	3,754,881,960	year 1966	175,290,256
year 1967	3,807,450,307	year 1967	177,516,442
year 1968	3,860,754,612	year 1968	179,770,901
year 1969	3,914,805,176	year 1969	182,053,991
year 1970	3,969,612,449	year 1970	184,366,077
year 1971	4,025,187,023	year 1971	186,707,526
year 1972	4,081,539,641	year 1972	189,078,712
year 1973	4,138,681,196	year 1973	191,480,011
year 1974	4,196,622,733	year 1974	193,911,808
year 1975	4,255,375,451	year 1975	196,374,487
year 1976	4,314,950,708	year 1976	198,868,443
year 1977	4,375,360,017	year 1977	201,394,073

World Population Growth from 1900 to present Compounded growth rate = 1.014 (1.4% a year) Beginning population in 1900 = 1.5 billion people (Wikipedia)		US Population Growth from 1900 to Present Compounded growth rate = 1.0127 (1.27% a year) Beginning population 1900 = 76212168 (Wikipedia)	
Averages for purposes of illustration only. Growth was a bit less rapid than the average shown up through 1950, and a bit more rapid after that. (Due to people living longer)		Averages for purposes of illustration only. Growth was a bit more rapid than the average shown from 1950 through 1990, and a bit slower after that, even given very high levels of illegal immigration. (due to people having fewer children)	
Year	Population	Year	Population
year 1978	4,436,615,058	year 1978	203,951,777
year 1979	4,498,727,668	year 1979	206,541,965
year 1980	4,561,709,856	year 1980	209,165,048
year 1981	4,625,573,794	year 1981	211,821,444
year 1982	4,690,331,827	year 1982	214,511,576
year 1983	4,755,996,473	year 1983	217,235,873
year 1984	4,822,580,423	year 1984	219,994,769
year 1985	4,890,096,549	year 1985	222,788,703
year 1986	4,958,557,901	year 1986	225,618,119
year 1987	5,027,977,711	year 1987	228,483,469
year 1988	5,098,369,399	year 1988	231,385,209
year 1989	5,169,746,571	year 1989	234,323,801
year 1990	5,242,123,023	year 1990	237,299,714
year 1991	5,315,512,745	year 1991	240,313,420
year 1992	5,389,929,924	year 1992	243,365,401
year 1993	5,465,388,943	year 1993	246,456,141
year 1994	5,541,904,388	year 1994	249,586,134
year 1995	5,619,491,049	year 1995	252,755,878
year 1996	5,698,163,924	year 1996	255,965,878
year 1997	5,777,938,219	year 1997	259,216,644
year 1998	5,858,829,354	year 1998	262,508,696
year 1999	5,940,852,965	year 1999	265,842,556
year 2000	6,024,024,906	year 2000	269,218,757
year 2001	6,108,361,255	year 2001	272,637,835
year 2002	6,193,878,313	year 2002	276,100,335
year 2003	6,280,592,609	year 2003	279,606,810
year 2004	6,368,520,905	year 2004	283,157,816
year 2005	6,457,680,198	year 2005	286,753,920
year 2006	6,548,087,721	year 2006	290,395,695
year 2007	6,639,760,949	year 2007	294,083,720
year 2008	6,732,717,602	year 2008	297,818,584
year 2009	6,826,975,649	year 2009	301,600,880
year 2010	6,922,553,308	year 2010	305,431,211
year 2011	7,019,469,054	year 2011	309,310,187
year 2012	7,117,741,621	year 2012	313,238,427
year 2013	7,217,390,004	year 2013	317,216,555
year 2014	7,318,433,464	year 2014	321,245,205
year 2015	7,420,891,532	year 2015	325,325,019
year 2016	7,524,784,014	year 2016	329,456,647

World Population Growth from 1900 to present Compounded growth rate = 1.014 (1.4% a year) Beginning population in 1900 = 1.5 billion people (Wikipedia)		US Population Growth from 1900 to Present Compounded growth rate = 1.0127 (1.27% a year) Beginning population 1900 = 76212168 (Wikipedia)	
Averages for purposes of illustration only. Growth was a bit less rapid than the average shown up through 1950, and a bit more rapid after that. (Due to people living longer)		Averages for purposes of illustration only. Growth was a bit more rapid than the average shown from 1950 through 1990, and a bit slower after that, even given very high levels of illegal immigration. (due to people having fewer children)	
Year	Population	Year	Population
year 2017	7,630,130,990	year 2017	333,640,746
year 2018	7,736,952,824	year 2018	337,877,984
year 2019	7,845,270,163	year 2019	342,169,034
year 2020	7,955,103,945	year 2020	346,514,581
year 2021	8,066,475,401	year 2021	350,915,316
year 2022	8,179,406,056	year 2022	355,371,940
year 2023	8,293,917,741	year 2023	359,885,164
year 2024	8,410,032,589	year 2024	364,455,706
year 2025	8,527,773,046	year 2025	369,084,293
year 2026	8,647,161,868	year 2026	373,771,664
year 2027	8,768,222,135	year 2027	378,518,564
year 2028	8,890,977,244	year 2028	383,325,749
year 2029	9,015,450,926	year 2029	388,193,987
year 2030	9,141,667,239	year 2030	393,124,050
year 2031	9,269,650,580	year 2031	398,116,726
year 2032	9,399,425,688	year 2032	403,172,808
year 2033	9,531,017,648	year 2033	408,293,103
year 2034	9,664,451,895	year 2034	413,478,425
year 2035	9,799,754,221	year 2035	418,729,601
year 2036	9,936,950,781	year 2036	424,047,467
year 2037	10,076,068,092	year 2037	429,432,870
year 2038	10,217,133,045	year 2038	434,886,667
year 2039	10,360,172,907	year 2039	440,409,728
year 2040	10,505,215,328	year 2040	446,002,931
year 2041	10,652,288,343	year 2041	451,667,169
year 2042	10,801,420,380	year 2042	457,403,342
year 2043	10,952,640,265	year 2043	463,212,364
year 2044	11,105,977,229	year 2044	469,095,161
year 2045	11,261,460,910	year 2045	475,052,670
year 2046	11,419,121,362	year 2046	481,085,839
year 2047	11,578,989,062	year 2047	487,195,629
year 2048	11,741,094,908	year 2048	493,383,013
year 2049	11,905,470,237	year 2049	499,648,978
year 2050	12,072,146,820	year 2050	505,994,520
Note that in 1950 it had taken 30 years to add a billion people to the planet's population		Also note that by 2050 it only took 6 years to add a billion people to the planet's population	
Does anyone seriously think growth like this can continue indefinitely ?			

World Population Growth from 1900 to present Compounded growth rate = 1.014 (1.4% a year) Beginning population in 1900 = 1.5 billion people (Wikipedia)		US Population Growth from 1900 to Present Compounded growth rate = 1.0127 (1.27% a year) Beginning population 1900 = 76212168 (Wikipedia)	
Averages for purposes of illustration only. Growth was a bit less rapid than the average shown up through 1950, and a bit more rapid after that. (Due to people living longer)		Averages for purposes of illustration only. Growth was a bit more rapid than the average shown from 1950 through 1990, and a bit slower slower after that, even given very high levels of illegal immigration. (due to people having fewer children)	
Year	Population	Year	Population
If you think that rapid unending growth is good, ask someone with cancer.			